


# JOYCE MEYER

O KA LOKOLOHA JWANG MOFEREFERENG



Hobaneng,  
Molimo,  
Hobaneng?

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are taken from  
THE AMPLIFIED BIBLE: Old Testament.

Copyright © 1962, 1964 by Zondervan Publishing House  
(used by permission); THE KING JAMES VERSION; and from  
THE AMPLIFIED NEW TESTAMENT

Copyright © 1958 by the Lockman Foundation  
(used by permission).

Copyright © 2014 by Joyce Meyer Ministries – South Africa

All rights reserved. No part of this publication may be  
reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means,  
or stored in a database or retrieval system, without the prior written  
permission of Joyce Meyer Ministries – South Africa.

Joyce Meyer Ministries – South Africa  
PO Box 5, Cape Town, 8000

Phone: +27 (0) 21 701 1056  
Website: [www.joycemeyer.org](http://www.joycemeyer.org)

Go to [tv.joycemeyer.org](http://tv.joycemeyer.org) to watch Joyce's messages in a  
variety of languages

Why God Why? - Sesotho

Not For Resale

# BOKAHARE BA BUKA



<i>Qaleho</i>	4
1. Ke Eng Se Bakang Moferefere?	5
2. Ho Lokollwa Ho Faneng Ka “Mabaka”	7
3. Mokgwa Wa Tumelo	9
4. Mohau O Tla Hang Ka Nako	11
5. Ha Fela	14
6. Hoja?	16
7. O Seke Wa Etellwa Ke Hloho Ya Hao	19
8. “Mabaka” A Baka Thetso	23
9. Moferefere O Utswa Lethabo La Hao	27
Thapelo ya pholoso	29
Tsa Mongodi	30

# QALEHO



Johanne 10:10 e re leshodu le tlile ho tla utswa le ho timetsa, empa Nna (Jeso) ke tlile hore o bone bophelo bo fetisisang.

Satane aka rata ho utswa thabo ya hao kapa ho thibela ho thaba bophelong. Ke rapela hore buka ena e tla le ruta hore “Molimo ebe Molimo” bophelong ba hao, hore o thabele kgotso e sa feleng engata eo Jeso a shweleng hore o be le yona.

# 1



## KE ENG SE BAKANG MOFEREFERE?

A na o na le moferefere? A na ho na le seo se etsahalang bophelong, ho na jwale seo sa tsebeng, kapa ntho e fefileng, hape ha o tsebe horeng bophelo ba hao ba tswanetse ho ba jwalo ka pele. O ka ba wa re horeng nna Molimo? Horeng dintho di sa be ka tsela ena kapa ele? Horeng di fetohile ka tsela e di fetohileng ka yona ha ke tsebe!

Ke lemohile hore palo ya batho ba bangata ba hlepheha ha bohloko ka la moferefere. Ke ile ka ba lekarolo nthong tsa kgale le tsa ho na jwale hore batho ba hlekefeditswe jwang ke moferefere, ke ile ka bona horeng batho ba ferekane le hore ba ka o thibela jwang. Bosiung bo bongwe ke ne ke tshwere kopano ho tulong e bitswang Kansas City, palo ya batho ban eng ba tlile, e ne e le makgolo a mararo. Ke ile ka ikutlwa ho ba botsa hore ba ba kae ba ferekaneng ka ya taba ena baphelong ba bona. Ho makaleng ha ka, ke bone batho ba babedi ba sa emisang matsoho, e mong wa bona e ne ele molekane wa ka.

Ha ke bone hantle, seo se hlalosa 298 ho tleng makgolong mararo a batha ba we ba ferekane. Ke diperesente tse 993. Ha ke hlahloba ho ya ka dihlopha, ke fumane hore nyewe e na, e ne e le hohle. Diperesente, di fetohile, empa di ne di le hodimo.

Ha ke shebisisa ke botsa Modimo hore a mpontshe ke eng ebakang moferefere, Modimo, ore: Ba jwetse hore ba emise ho leka ho lokisa, ke hona moferefere o tla emang? Ke ile ka lemoha hantle, horeng ke sa sotlehe ka baka ho ferekana ka hohle. Ke na le ntho tse ngata bophelong ba ka, tse ke sa di tsebeng, empa ho na le phaphang e ngata ho na jwale. Modimo o ntekollotse ho lokiseng dintho. Modimo o ntokol-

lotse ho tletlebenseng ha ka. 2 Bakorinthe 10:5 Re diha ka tsona merero diphahamo tsohle phahamelong ho lwantsha tsebo ya Modimo, mme re hapa mehopollo yohle, e tle e utlwe Krete kamoo ha ke leke ho lokisa dintho bophelong tse ke sa di tsebe ka hohle.

Itlwahala bobebe ha ho jwalo na? Empa ho na le tokollo e tletseng ho hlikefetswang ke moferefere ka lebaka la ho hanela moleko ho lokiseng dintho. Ha ibe ka nnete o ka emisa ho nahana ka ona e fana ka kelello ka hobane ntho tsohle di etsahala karolo e bitswang “kelello.”

Kelello ke lopatlelo la ntwana mo re lwantshanang le satane mo re hlolang ka re lahlehang. “*Modimo ha se mophethi wa moferefere*” (1 Bakorinthe 14:33) satane ke yena. Satane o fana ka ditletlebo le morero eo e seng mo mohlaleng wa lentse la Modimo. (2 Bakorinthe 10:4-5) ere re tla hlaloha tsa ho hlola dira. Ma nngolo a re:

**“Hobane dibetsa tsa ntwana ya rona hase tsa nama, empa dile matla ka Modimo ho diha diqhobosheane, re diha ka tsa merero le diphahamo tsohle tse phahamelang ho lwantsha tsebo ya Modimo, mme re hapa mehopollo yohle, e tle e utlwe Krete. Bakorinthe II 10:4, 5.**

Ha lentse le sa re laele ho lokisa dintho, a re le obamelang. Ha merero e tla ho rona, a re tliseng mehopollo ya rona, ho obamelang Krete. Mangolo a re re ntweng hape ntwana ya rona, ke ntwana e kgolo ya kelello. Satane o hlasela dikelello tsa rona.

Ho ya ka mangolo ana, ke emelana le ho hlasela ha satane, ka ho hopola. O kile wa hopola dintho tse e seng tsa nnete kapa ho bona dintho seiponeng sa *kelello* seo se tshobileng e se sona? Merero ya maqheka a fapaneng ka dikelello tsa ho lokisa mathata a hao, le ditletlebo.

Ho lokiseng karolo, e re neng moferefere o bakwa ke ho lekeng ho lokisa dintho kapa ho tlisa karabo mo bo emong ba Modimo. Morero o mong o tsebahala ho yena, hape ha a bone.

# 2



## HO LOKOLLA HO FANENG KA “MABAKA”

Sa pele, o tshwanetse ho tseba kamoo, kelello ya ka e ne e le jwang, pele o ka tlotlisa tokoloho ho faneng ka mabaka.

Qalong ya bophelo ke qetile ka ho se itshetlehe. Ka motho, ho ikemeleng le ho ihlokomeleng ka bonngwe, e ne e le tshireletso le polokeho e kgethehileng. Ke lokisitse boleng ba thuso eo ke e kopileng, ho bobebe ka hore tefelo ho motho. Ke ne ke lapile ke bohloko ke nahana mokgwa wa ho emelana le bohloko.

Ke ne ke le phoso, ho jwalo, empa ho nkile nako e telele hore ke lebele hoo le ho amohela. Ho nkeng nako e telele, ke dutse dilemo, matshwenyehong, mabakeng, ho lokiseng, mererong, mehopolo, ho itshola, ho ferekana, ho se be hantle, ha ya ka lenaneo.

Ho ikemeleng ha rona, ho tla ba thata ho tshepa Modimo ka motho e mong.

Modimo o batla re itshetlehe ka ena e seng a itshetlehe ka rona, kamoo o e itshetlehileng ho Jeso Krete, ke kamoo o tla lokolla dintho tseo o sa di tsebeng. O ntse o tseba, hore o a tseba, ha nako e lokileng e fihla o tla o senolela.

O se ke wa ferekantshwa ke mofuta wa mokgwa wa ntho tsa kgale. Ha re a tshwanela ho ba le ntho tsakgale ha ho bobebe ha tumelo e seyo. Ha ntho e etsahala bophelong ba hao kapa, motswalleng wa hao, ha otsebe ho etsahalang ka hohle ka hobaneng, o tshwanetse ho qala ho

rapela kopa moya o halalelang hore ofane ka tsebo ho wena ho o ruta, ho arolelana lesedi le ho tlisa tshenolo, ema ho fihlela a etsa, ho tseba ha nako ya Modimo e fihla o tla tseba.

Ha ho hlahella dipotso pelong ya hao, o ka sheba ka nako eo, empa ho tsamayeng ha nako o tla qala ho utlwa o ferekane, leboha Modimo hobane o na le karabo, mo jwetse hore kgotsofetse, hore o tseba karabo.

**1.** Joyce u na le buka e teng na kong ya Molimo e bitswang *Neng, Molimo, Neng?*

Hape o mo bolelle hore o a motshepa hore a o bontshe nako e nepahetseng.

O ke ke wa lokolla ho fanang ka mabaka, le ho ferekana ho fihlela o nka e le wa hao mokgwa wa hao o ntseng ke o hlalosa. Mokgwa ona ka tsela eo ke *mokgwa wa tumelo*.



# 3



## MOKGWA WA TUMELO

Re ka lekantsha tumelo jwalo ka thuto kapa tsela e re fumanang amohelang ho tswa ho Modimo. Ho Baefese 2:8-9 ere a bona re bolokehile, ke *ka tumelo*. Baheberu 11:1 jwale, tumelo ke tshepiso e tiileng ya dintho tse lebeletsweng ke pontsho e kgodisang ya tse sa bonweng. Re ka hlalosa tumelo ka tsela tse ngata, empa ke dumela tsela e bobebe ya ho sheba tumelo, esita le ho hlahloba hore re sebetsa tumelong. Ke ho bolela tumelo hore e na le mokgwa.

Mokgwa wa tumelo o re tlisa tumelong. Baheberu 4:3 e bolela e re: Ba dumetseng ho Modimo ba tla kena phomolong. Baheberu 4 e re: eo ya keneng phomolong ya Modimo (hopola tumelo ke tsela e isang phomolong) hape o phomotse ho tswa matshwenyehong le mahlokong a mmelle.

(Temane ya 10.) Lebaka ke mosetse o isang moferefereng, e seng phomolong.

Mokgwa wa tumelo obolela ore: ke tla lahlela dipelaelo hodima wona, hobane wa hlokomela (1 Petrose 5:7) *ha ke hloke ho tseba le ho utlwisisa ho etsahalang. Ke kgotsofetse ho tseba ya tsebang!* (mongdi wa buka ha a hlalosa). Iphe nako o labalabela ho tseba seo a se etsang. Ho na le hone o nahane seo a se etsang.

Mokgwa wa tumelo ha o tshwenyehe, hao tshohe ha kgofhataehe ka tsa hosane, hobane tumelo utlwisisa mo e tshwanetseng e ye teng, esita le mo ho sa tsebahaleng ka tsa hosane, hobane Jeso o ile a ba teng. Hopola hore ke ena ya ileng a e bat eng. Ya leng teng, hape ya tla tlang. O ne a le teng pele lefatseng le thewa. O thusitse popong ya

lefatshe. O ho tsebile pele o ka tswalwa. O ho bopile ka matsoho a hae ka popelong ya empa ke tshimoloho. Ke Alfa.

Ho thweng ka qetelo? O tlohella dintho di loke, a be a di lahle na? Tjhe! O tla qeta seo a se qadileng. (Baheberu 12:2; Bafilipi 1:6) O tla ba teng qetellong. Ke qetello ke Omega. Ke rata ho e bolela ka mokgwa ona e seng fela.

Alfa le Omega, tshimoloho le qetello, empa ke ntho e nngwe le enngwe mahareng.

Re nahana hore Jeso o ile a ema nakwana. Ke na le tse ngata tsa hosane, tse di setseng, hape wena. Ke thabela ho tseba le ho kgothalletswa ho tseba hore eng kapa eng se tshwereng ke letsatsi la hosane, o tshwere hosane le nna ka hare ha seatla sa hae. (Esaia 49:16).

Mokgwa wa tumelo o phela hang ka nako.

# 4



## MOHAU O TLA HANG KA NAKO

“Ho faneng ka mabaka” Ho re tshwasa ho re isa nthong tse fetileng kapa ho re isa bokamosong. Hopola, bebele ere (Baheberu 11:1). Ukuba ngaba uzama ukuphila kwixa eligqithileyo, Ha o leka ho phela nthong tse fetileng. Bophelo bo tla ba boima. Ha a ka ipitsa e moholo eo ke ne ke le yena. Ha o leka ho phela bokamosong kapa ho nahana ka se tla etsahalang hosane, ho tla ba thata bophelong ha a ka ipitsa e “Moholo e ke tla bang yena” Ha o phela o phela hang ka nako, letsatsing lena, letsatsi le o leng ho lona, bophelo bo tla ba bobebe. O itse, “KE NNA” (Eksodas 3:14). *Jwale* tumelo ke.

O itse ho barutweng sefefong, “Hobaneng le tshotile? Ikemeleng KE NNA!” (Matthew 14:27) Mongodi ha a hlalosa: O a utlwisisa na? Jeso o ne a re “KE NNA” ke mona sebakeng sa lona, *jwale*, “KE NNA” ha ke le teng ntho angwe le enngwe e tla loka. Phela kajeno! Ho tshwenyeha ka tse fetileng le tsa hosane, ho utswa tsa kajeno. O neilwe mohau sebakeng sa kajeno. Mohau sebakeng sa hosane o ke ke wa tla, ho fihlella hosane, mohau wa maobane o sebedisitswe. Mohau ke ntho kgontshang, lerato le matla a Moya o Halalelang ho o thusa ho etsa eng kapa eng eo o hlokang ho e etsa. Empa re ka se fumanane mohau pela nako mme re o boloke, hore o bue.

Hopola ba Iseraele lefelleng? Molimo o ba fepile ka matla a hae letsatsi ka dijo tse di tswang le hodimong. Ba di bitsitse “Manna” *jwalo* ka rona, Ba ne ba batla ho netefatsa hore ho lekaneng sebakeng sa hosane hore ha Molimo ha a ka lebala ho etsa mohlolo letsatsi le latelang, empa Molimo o ile a ba thibela ho ipokelletsa tse ngata tse

ba neng ba di hloka le ka le tsatsi le leng, ho sa kenyelletswe letsatsi la Sabatha. Ha ba i pokelletsa tse ngata, tse fetang tse ba neng ba di hloka ho ka phela letsatsi le leng, tse ngata di ne di bola.

Ema o nahane ka sena nakwana ke mohlala o moholo o re ka o sebedisang bo phelong ba rona kajeno. Ha o fana ka mabaka, o tshwenyeha, o tshoha, o leka ho e polokela manna sebakeng sa hosane? Ntate wa hao ya le hodimong o batla o mo tshepe sebakeng sa hosane. Diproverbia 3:5 e re:

O tshepe Jehova ka pelo ya hao yohle, o se ke wa tshepa hlalefo ya hao.

Ke ile bala ditshwantshiso tse latelang. Banna ba babedi, ba ne ba le teronkong ka ho paka ha bona ka Jeso. Ba ne ba tlo tjheswa letsatsi le latelang. E mong e le ya motjha rata Molimo ha holo, empa a sena tsebo e kalo ka Molimo.

Motja enwa a nka sekgwaro a kgantsa lebone jwalo, ka busiu bo webo kene, phaposi e na e ba lefifi. Ho tsamayeng ha nako a tjhesa mo nwanwa wa hae. O ile a qala a ferekana a howa a re; ha e le ho tjha monwanwa ho le bohloko ha kana, nke ke ka e melana le ho tjhiswa. Mohalaledi e moholo a mo kgothatsa ka mantswa ana. “Mora, Molimo ha a kopa hore o itjhese monwanwa, mme ha ka o fa mohau. O ho kopa hore oe i kentse sehlabelo sa bophelo ba hao, mme o ka netfaletswa ha hoseng ho fihla mohau o tla ba teng ho etsa seo o tlakang ho se etsa.

Wa bona, O moholoya nang le boiphihlelo, o tsebile dilemong tsa ho tsamaya le Molimo hore ntle le ho hlole ha, ha la hosane le etla, mohau wa Molimo o tla ba teng. Ho feta moo, o ile a kgothatswa ho tsa *jwale*, ho o ne ae na le tumelo ho tsa *jwale*, hore hosane (*mohau*) o tla ba teng.

O ka bona ka mohlala ona hore tumelo ere lokolla ho tswa ho faneng ka mabaka. Tumelo ha e nahane ka tsa hosane. Tumelo e phomola

hobane e tseba hore Molimo o tla tlisa manna wa hosane. Ke ho kgothaletseng nakong e fitileng, kapa tse tla etsahala nakong e tlang.

Jwale kaha nkile ka bala; letsatsi le fetileng le tshwana le tsatsi le hlakotsweng sheba, tsatsi la hosane le tshana le tshepiso e ngotsweng hap eke lona fela leo onang le lona. *Le sebedise ka bohla!*

# 5



## HA FELA

Moapostola Paulose a ruta ho Bafilipi hore re lokela ho tlahola tse fetileng, le seo se re emetseng pele. (Bafilipi 3:13.) Re hopola jwang tse fetileng ha e se ka menahano ya rona? Ke dumela re ka tsamaisa mabidi a rona re phela ho tse fietileng ka kelello, hape re lokela ho esbedisa nako ya rona ho tsa kajeno.

O sa phela ka diposo tsa maobane nako le nako? Ana o nahana hore, “Ke ka hobaneng kentse hona? Heh, *ha fela* ke sa etsa kapa ke sa bua se itseng.” Kapa “*ha fela* ne kentse se itse.” Hlokomela boo “*ha fela*.”

Mohlomong o nahane hore o ne o etsa se seng le seng ka tsela e neng e hlokwa ho etswa ka yona, mme ntho di sa tsamaye ha tle. O ka ipotsa, hobaneng ha dintho di tsamaile ka tsela eo di tsamaileng ka yona? “Hobang, Molimo, Hobaneng? Ha ke utlwisisi. Ke tshwanetsi ho batlisesa! Ha ke emelane le ho sa utlwisise! Heh, ana ke ferekane!”

Ana mohopolo wa hao o jwalo na? nka tswa ka taba? *Oa e hlekifetsa!* Ke dutse dilemo ke etsa sena. Ha e sebetse! Ho na le dintho tse ngata tsefitileng tsa katseo ke sa di utlwisising. Empa ke leboha Molimo hore ke fumane molaetso o ke neng ke o hloka ho tloheleng tsa morao hape ke nahaneng ho ya pele. Jwale ke thabile haholo ka boleng ba kgotso.

Lentswe le re ho Esaia 26:3, Molimo utla, “ya pelo e tileng o tla mmoloka kgotsong e fitisisang, ka ho bane o mo tsepile.” Hae bolele hore ya kelelloe fanag ka mabaka hape a leka ho lokisa tsohle, hore o tla bolekeha kgotsong.

Ho na le ho o ngata ho sa lokang, le dintho tse sa etsahalang hantle. Dintho tsa ka tse fetileng, tseo di ne di leng ho wena. Dintho tse ngata di etsahetse ho nna, tseo di neng di se hantle - dintho tse mpaketseng mathata, maqeba, le botloko bo nkileng dilemo.

Ke dutse dilimo ho ikutlweleng bohloko, ke imetswe maehlang - ke baba ke bontsha ho leka fana ka mabaka, hobaneng e etsahala ho nna. Hobaneng Molimo a sa nthusa? Hobaneng motho e mong a ka a nthusa?

Ke lemohile ke inkentse hore ke seke kathaba. Ke sentse matsatsi a kajeno ho leka ho tseba maobane wa ka. Ka letsatsi le leng Molimo a re ho nna, “Joyce, o kaba le kutlwelo bohluco kapa matla. Ke efeng eo oe batlang?”<sup>1</sup>

Dinako tse dingwe o ka phela ho hlo leng ha muobane. O ka fumanea ho fana ka mabaka, ke rata ho hopola ka hlola ho fetileng. Esita le ha o ya pele. Tsa kgale ke tsa kgale. Esita le ha o ile wa hlola kapa wa hlolwa, e ntse e le tsa kgale. Di fetile. *Phela ka jeno!*

H ho na phoso ka ho hopola dihopolo tse monati, empa ke phoso e kgolo, ho *dula* ditlolong tsa kgale. Ka morao ha tluolo enngwe bophelong bao, lesira le kwahele serethe jwalo ka o tlhela ntho eo, o ye ho ntho elatelang eo Molimo a e betseng wena. Bafilipi 3:13 ere “... lebala tse ka morao, mme ha hamalla tse ka pele.”

Ke batla ho pheta hape ho wena ho o lemosa ka “*ha fela.*” Ha ntho e mpe e etsahala, re ka nahana ka “*ha fela*” a ka etsa ka tsela ela. Ha ntho entle e etsahala re ka fumana ntse re hopola “*ha fela*” ha e ka etsahala hape.

*Le bala tsa kgale!* O seke wa leka ho fana ka mabaka hape. Etsa qeto ho na *jwale* o ye pele.

---

<sup>1</sup> Joyce o na le kasete e teng e bitswang “fetulla bui kutlwelo bohluco ebe matla.

# 6



## HOJA?

Metsu ya kelello (Bebele ere ho Baefeso 6:16 metsu ya “mollo o tukang”). Satane o tliša tshoba kगतlanong le wena ha hlahisa lebaka, *la hoja!*

*Hoja* tļhelete e sa tle? *Hoja* utlwa bohloko? *Hojane* o kula kannete? *Hojane* o ka lahlehelwa ke mosebetsi? *Hojane* o phela bophelo bao o le mong? Kapa ho jwang ka ena. *Hojane* ha o sa utlwa Molimo? *Hoja* o etsa phoso? *Hoja* oa hloleha? *Hojane* ba ho tsheha? *Hoja* oa furallwa? *Hoya* ka ma na neo. A na wa lemoha mokgwa wa ho hopola?

*Hojana* ke mokgwa o mong wa ho hoopla ho fana ka “mabaka.” *Hoja* e tliša hape e hlahisa terena e latelwang ke meholo mehopolo e bontshang setshwantsho se seng se sa bohanaleng hantle. *Hoja* ore isa bokamosong hape ere bakela ho tshaba dintho tse so kang di etsahala hape ho e nale hore di etse ka tshabo.

*Hojane* o baka moferefere jwalo ka *ha fela*. Ke dikarolo tse pedi tsa mehopolo tse re sa tshwanelang ho di etsa. Di kentswe ho Bakorinthe II 10 e balela “merero le mabaka” le “mehopolo”, tsohle ke tsa ho lahliwa fatse.

Ere ke fane ka mohlala o tlang ho outlwisisa. Sa pele tshebeletso e ne e hloka moaho o re ka o sebedisang ho kopanela. Moaho o ne re o sebedisa ho kopanela sebakeng sa dilemo tse hlano one o heleditswe dilemo tse pedi tse fetileng, ho re hona le a tla kenngwa tulong eo. Rene re batla tulo eo e tla bang diofisi hape e be ya kopanelo hore e be



le sebaka sa masiya, tshebeletso ya bana le phaposi e kaholang, jwalo-jwalo. Re hlopile tulo eo e ka beya dikoloi e ka makgolo a mararo.

E mong ho na jwale a ka hopola hore ho boima ho e fumana; le ha ho le jwalo, ha ho bobebe jwalo ka o hopotse. Re e batlile dilemo tse pedi. Re sebedisitse bokgoni bo neng re bo itse. Hone ho shebehala jwalo ka e ka re fihlile qetellong.

Diabolose a tliša metsu ya mollo jwalo ka: “hojana dilemo tse pedi dia feta, hape le ntse le sena bodulo?” Kapa motsu.

Wa mollo fihla o tshwere molaetsa: “*Hoja* o ka be o nkile moaho wa boleng bo ko tlase, o kabe o se mo boemong bona. Hojana o fositse Molimo? *Ha eka* ba o tsebile ka mofuta wa ntho ena, oka be o tsebile hore o ka etsa eng. *Hojana* o ka o reka moaho ya ba ha o fumane ho dumellwa ho letlellwa? *Haeba* o lefa haholo o fumane ntho tefelo e tlase tulong engwe?”

Ke leboha Molimo ho ba ke lokolotswe sebakeng sa mahlahlala a ho faneng ka mabaka pele taba ya moaho e neng ka re e hloka e tlile ho rona, ha boemo bo tshwanang le bona botla etsa la dilemo tse tlang, nkabe ke sa thaba, ke ferekane ke tshaba ho leka ho lokisa dintho tse tshohle.

Jwale, ke kgona ho dumela hore metsamao ya rona e tiisa ke Molimo. (Dipesalema 37:23.) Rea rapela hape re tshepa Molimo, le ho batla thato ya Hae. Kammo, o tla re etella tulong e lokileng ka nako e lokileng. Molimo ha a fihle pele ha nako, hape *ha nka* fihle morao ha nako. Ho nale dintho tse re di lekileng ho di lokisa tse fetileng tse di sa lokang le ha ekaba re lekile thata jwang. Le ha hole jwalo e be nako e lokileng, Molimo o ile a re tlamela ka tulo e kgolo ho ka dula, O tla tswella ho tlamela bohato ba tsela.

Jwale ke kgona ho bona bo sa tshwaneng le hobaneng di sa etsahale. Empa ka nako eo, e ne ekare leka ho fumana tulo hape ho sena ho

etsahalang. Ha ho ntho etlang ho etsahala ha re se nakon ya Molimo re leka ho *etsa* ntho.

Molimo o itse se a se etsang. Molimo o taolong. Ke kgona ho iketla hape le ha ke sa tsebe hore ke tla etsang ke tseba ya tsabang.

O reng ka wena? O tsebana le Jeso? Kamoo o tla tseba Ya matla hohle, Ya tsebang hohle, Ya ho hle ka nako tsohle.

Iketle, *hojana* o fana ka mabaka, qetollong o hopola hore o lokisitse, Molimo o tla o makatsa a etse ka tsela esele? Nako eo yohle e tla be e senyehile. Ana ha oa senya nako e lekaneng kao fana ka mabaka kappa mofereferere?

Keletso ke ena: *hojana* o ile wa iketla fela wa dumella Molimo e be Molimo?

# 7



## O SEKE WA ETELLWA KE HLOHO YA HAO

Ke ne ke rapela hore kutlwisiso e sebetse bophelong ba ka, ka boholo bo lekaneng. Ha ntle, ke ne ka nako e telele ha Moya o Halalelang o itse ho nna, “O ke ke wa sebetisa kutlwisisong, Joyce, ho fihlella o bela mabaka ka thoko.”

Bakorinthe I 2:14-16 ere hlalose tsa hantle motho wa nama ha a utlwisisi motho wa moya. Molimo o sebedisa lengolo ho hlalosa. Haeba moya waka o tlisa kutlwisiso mme hloho ya ka e fana ka mabaka hore e fana ka kelello kapa tjhe, nke ke ka tswela pele. Ho baneng? Ke ka seo Bakorinthe I 2:14 ase buang: motho wa nama ha a utlwisisi di ntho tsa moya hobane ke tsa kutlwisiso ya moya. Moya wa hao o tseba tseo hloho ya hao e sa di tsebeng.

Haeba o tsetswe ha botlha o le ngwana wa Molimo, Moya o Halalelang dula ho motho wa moya wa hao. Ke dumela hore Moya o Halalelang o batla ho fana ka ntho tse ngata tse re di furallang ka hobane re sebetisa ka motho.

Ke tla ho fa mohlala. Ka le tsatsi le leng ha kea tshebeletsong ya “Bophelo bo lefatsheng” ke ile ka hopola mosadi o mong, o balehileng tshebeletsong ya ho thusa ka kapanelo eo le kamoo o ne a tshepethetse kateng. Takatso ya tsoha pelong ya ka ho etsa ntho ya ho mo hlolonofatsa ka tsela esele.

Ke itse, “Morena, nka etsetsang Ruth Ann?” Ka ba le kutlisiso e matla, kapa o kare, *ke tsibile*, hore ke neele ka mosese o motjha o

mokgubedu o neng o lekamoreng. Ke o rekile pele kgwedding tse tharo le ha ke o ratile, nako le nako ha ke hopola ho o apara, Ha ke aka ka ba le takatso ya ho apara. O ne o le ka bekeng ho tloheng mebenkeleng o na le diporeise tsa teng. Ruth Ann o ne a le motenyane a boheha mosadi eo ho feta nna, empa se kgahlisa ka ho lekaneng, ke rekile o moholwana ho nna hobane ba sena o ntekanang.

Hobane ho ya ka tsela eo mosese o ne o entswe ka teng, ne ke sa nahane hore motho o ka lemohang hore o motuna ho nna.

Heh, takatso e matla ile ya tsoha moyeng wa ka ho neela ka mosese, hloho ya ka ya re, “Empa Morena, mosese ona o sa le motjha.” Hlokomela ja ka hloho yaka, motho wa nama, o phihisana le motho waka wa moya, phihisano ena ka nnete ha e fane ka kelello ka wohle. Ke le kare, “Ka nnete hao jwetsi nna ho re ke neele ka mosese ona o motjha.” Bo nneteng hoja ka nahana ka tsela ya Molimo, ho fana ha Hae le bo kgabane ba Hae, nkebe ke tsebile ho re Molimo o batla hore ke neele ka mosese o mo ntjha hona lo tsofetseng.

Morena Davida o itse ho Samuele II 24:24 ma bapi le moaho wa tempele, “Nke ke ka hlahisetsa Jehova, Molimo wa ka sehlabelo setjhesetsweng seo ke sa se ntshetsang letho.” Wa bona, nama ya rona ha e kgathale ho beya ntho e sa hlaloseng “letho” ho rona. Ha jwalo, mosese o motjha ke pale e fapaneng. Hore ke neele ka yona, ho ba tleha ho re ke tswa sehlabelo.

Pakisano yaka ya bofelu ke e sele. Ke itse, “Molimo, ke rekile masale a na leng bokgubedu le bo selefera a tsamaisanang le mosese.” Ke buile ho na ke ikutlwela bohloko, ka lentsewe le swabileng. Karabo ya Hae o ne a sa bue ka ho feletseng pakisanong tsa ka tse pedi tsa ho qala le ho tshwahelo ya boraru ma bapi le masale. O ile a ntsebisa ho re ke neelane ka masale ha nka wa boloka ntlang mosese e le ele mathata.

Molimo ha phihisane le rona. O re jwetsa *ka takatso, ka tsebo, hlahiso moyeng wa rona, ntse ele, lentsewe lenyane, nako tse ding letswe le utlwalang kapa lengolo le hlalusetsweng ho rona*. Hopola, Molimo a ke ke ao eella ho etsa ntho e seng mo thatong ya Hae, eo e leng

lentswe la Hae. Hape, hlokomela ho etellwa ke mantswa. Ho nale mantswa a mangata. Nntefatsa ho re moya wa hao o pakelana le Moya o Halalelang.

Moya wa ka o pakelana le Ruth Ann a thole mosese, empa nama yaka a ya ka ya ineela. Ke ile ka tswela pele ka fana ka *mabaka* ho Molimo ho ba neng e se fane ka kelello. Empa Molimo ha a ka a phihisana le nna. o buile seo a ne a tshwanetse ho se bua. Ha o hopola hore hone ho etsalang tshimolohong, ke ne ke nahana ka Ruth Ann le ka mong a le hlonolofatso ka teng, hape ka *butsa Molimo* hore ke ka moeletsang. O ile a mpulella empa hloho ya ka (*mabaka*) ha ya ka ya rata esita moya waka otseba hore ho lokile. Jwale e ne e le ho nna hore ke nke *qeto*.

Hantle, ke ile ka ikgatholosa qeto. E nna ke tsela eo e re ratang ho se etse ntho e Molimo a re bolellang yona hore re sa obamele, kapa *ho hopola*. Nneteng ho fetisa ke ho se obamele. Me nahano elukileng ha se ho obamela. Ketso e hadima letswe la Molimo ke ho obamala.

Di beke tse mbalwa tsa fita, ka lebala ka ketsahalo yohle, *empa Molimo a ne a sa lebala*. Ke ke ke rapella Ruth Ann, thapelo e tshwanang ho Yena hape. “Molimo, nka hlonolofatsa Ruth Ann jwang?” O ne o le nteng hape. O ne mosese o ne o le ka hare ho nna. Ke ile ka lemoha qetollong hore ha ke obamele hape nka be neetse ka mosese o kgubedu.

Hape ke lemohile morao ha ke qetile ka ho ya pele ho fana ka mosese ho yena hore ke ne kereketse yena ha ntle, le ka moo o dutse dikgwedi tse tharo kamoreng ya ka, o le motjha, o so ka o ntshiwa bekeng. Morena, vela, o tsebile pele dintho tsena pele ha nako, empa re ka etsa mosebetsi ho sena kobomelo. Tshenyho eo yohle e etswa ke mothowa nama a sa utlwisisi motho wa moya eo Bakorithe I 2 e bua ka yona.

“Hobaneng, Molimo, Hobaneng?” motho wa nama o re. “Hobaneng o batklile ho re ke ikentshe sihlabele? Hobaneng e sa be bobebe? Hobaneng ho tlamehile ho be thata?” Baroma 8:6 e re kelello ya nama ke minahano le mabaka ka ntle le Moya o Halalelang. Hape e re efa menahano ya ho re mokgwa ona o utswa kgotso ya rona.

Haele fela o lahlehile kapa o sa bone taba ya buka ena, e re ke ho hopotse ke hatlla hore fana mabaka “Hobaneng, Molimo, Hobaneng?” ke ntho e bakang moferefere, o utswa kgotso le, ho fitisisa, le thabo la rona.

*O batla ho thabela bophello ba hao? Jwale “mabaka” a tshwanetse ho fela!*

# 8



## “MABAKA” A BAKA THETSO

Tshepo enngwe hore re se thetswe matsatsing a kajeno ke ithuta ho tsamaya ka Moya - ho etellwa ke Moya, e seng ke nama. Satane o batla Bakreste ba nama ba etellwang ke dihloho tsa bona, maikutlong le thatong ya bona ho ena le ka Lentswe kapa ka Moya. Re ke ke ra nka ketso ka hobane re ikutlwa kapa re sa ikutlwi. Re tshwanetse, ka baka la Mmuso le tshireletso ya wona, re nke ketso ya ho etellwa ke Moya.

Kelello e rata ho amohela di ntho tsohle. E batla ho fumana tulo ya ho boloka ditho tsohle e be ekore e entse kelello le hlokomela. Ha re rate dipotso tse di arabiwang. Se seng sa di sebediswa tseo Moya a di sebedisang ho thakgisa nama ke so arabele di potso. Ha re sa *tsebe* karabo, re tshwanetse ho tshepa Molimo, re tshwenyehe le ho leka ho lokisa.

Moya o Halalelang o na le mosebetsi wa ho tlisa modumedi tulong ya ho hola morao ha Jeso a mo pholositse. Modumedi ya ka tshepang Ntate ha dintho di sa tsamaye sentle kapa di sa fane ka kelello eo ke modumedi o hodileng. Jwale, Molimo ha a fane kamehla dikarabo dipotsong tsa rona tsohle hobane oa re kwetlisa ho mo tshepeng. Le ha ho le jwalo, o tshwanetse ho hopola, kelello ya hao e kgahlanong le morero wohle wa Molimo. Kelello ya hao ke hloho hape e bapisawa e le karolo ya *nama* ho fihlela e ntjhafaditswe le ho ithutile ho *nahana se moyeng*.

Baroma 8 e bolela ka kelello ya nama le ka kelello ya moya. Bagalata 5:17 ere hobane nama e nale ditakatso tse lwantshanang le Moya,

mme le wona Moya o na le ditakatso tse lwantshanang le nama mme ditho tseo di emellane ho lwantshana hore le tle le se ke la etsa tseo le di ratang.

A re kgutleleleng morao mo hopolong ko tshimolohong ya karolo ena. Kelello ya nama e batla ho *boloka* ntho tsohle tulong esele hape e amohele momorifing o motle o mo nyane mo o tshwanelang le ho re siya re sa tsebe.

Re bile le sebaka se se telele lebokosong la poso moo le amohelang ka nako e le nngwe. Enngwe e ne e nale mosebeletsi le lebitso la hae ho yona. Ha ne ke batla ho romela taelo kapa molaetsa ho o mong mosebeletsi, ke bea lengolo ho le bokosong la poso mo a mohelang teng. Tsamaong ya nako, ho na le ntho ekileng ka e kopa mosebeletsi ho e etsa mme ha ya e tsewa, ho lemoheng, Ke ile ka lemoha hore ke beile lengolo tulong e fosahetseng. Nakong tse ding ke ne Ke na lo ho beya lengolo tulong e senang letho e leng hore ha ena lebitso ho yona.

Molimo o sebedititse mabokoso a poso ho nthuta thuto e ke le kang ho o ruta yona. O mpontshitse fela jwalo ke boloka mo lebokoso le fosahetseng kantorong, hape nakong tse dingwe ke *boloka* le bokosong le fosahetseng hlohong ya ka. Ka mehla ke batla ntho tsohle ho di boloka ho hopoleng ha ka, ka baka la kene ke nale phahlo e nyane e hlwekileng e ka hlokang ho ema qetellong ho ya ka ho kene ke tshepang Molimo ka yona. Ke ile kaba le bothata bo *bohola* ka “mabaka.” Ke rata hobotsa, “Hobaneng, Molimo, Hobaneng?” Jwale, ke ile ka ba le moferefere o mo ngata le matshwenyeho le ho hloka kgotso ha moho le lethabo.

Ke ithetsitse nakong enngwe, Morena o mpontshitse, ka hobane nakong tse ding ke hopotse hore ke na le taba hore e lokisitswe, hape nkebe ke nkile kgato kapa ke sa enka hoyo ka mong neke nahaneng ka teng. Ne ke tla fumana ka morao, ka morao ke entse phoso, le ha ke ne ke nahana hore kea tseba kapa hlalohantse kapa ke lo kisetse, hoo ne ke ho beile tulong eo eseng yona.

Molimo a sebedisa Diproverbia 3:7 ho tlisa nnete le lapeng ho nna: “O seke wa ipona bohlahe mahlolong a hao.” Morena a ntsebisa hore ha



ke a phethahala jwalo ka ha ke ne ke nahana. Ha ke boelele ka bohlaele ba kelelelo. Ke bua ka di keletso tsa rona ka rona - re na le ntho tse lolesitsweng.

Diproverbia 3:5, 6 ere:

**“O tshpe Jehova ka pelo ya hao yohle, o seke wa tshpea hlalefo ya hao. O mo kenye mererong ya hao yohle, mme o tla o tsamaisa ditseleng tsohle tsa hao.”**

Ha Molimo ae hlalalatsa, ha ona mofereferere kapa pelaelo, empa ha o leka ho fana ka mabaka kapa ho lokisa o ka tsamaya sedikadileng o sa tsebe nnete temana 7 ere: “O seke wa ipona bohlaele mahlong a hao.”

Ke tsena ditsela tsa ho emelana le boemo: ya pele e nepahetse, mme enngwe hase yona; ya pele ke ya moya, ha nte enngwe ke ya nama. A re reng e mong o mpha bo porofeta bo tswang ho yena bo ke sa botlalaranyeng, kapa a re kena le toro ya moya eo ke sa utlwisising. Ke ka kgona ho ya ho Ntate ke re, “Ntate, ha ke utlwisisi sena. Nka rata ho utlwisisa, ke kepo hore O ntshenolele. Mphe kutlwisiso.”

Ke ile ka beya ntho eo ke sa itlwisising mo khabotong. Ka mantswe a mang, ha ke sa hopola ka yona. Ke ne ke ibolokile diatleng tsa Molimo. Haebane Molimo o ikemiseditse ho nneya kutlwisiso, O tla entsha khabotong a e tlise mohopolong wa ka. Jahanne 14:26 o re Moya o Halalelang o tla re hopotsa dintho tsena. O tla o ntlisetsa tshenolo ho tseba seo ne ke seke ka se lokisa.

Tsela ya bobedi ke kgona ho emelana le boemo bo tshwanang, haeba ke nale toro ka boporofeta bo ke sa bo utlwisisang, le kaba ke qala ho leka ho lokisa. Nka bolelele ka batho ba bangata, ka yona le ho utlwisisa mabaka a bona. Nka bo ke eketsa ka hore ba bangwe ba bona ba na le mabaka a fapaneng, hoo ho ka oketsa ho ferekane haka. Mme he, ha ke fumana ntho di lokisitswe, ke tla qala ho nka kgato. Empa bo nneteng, haebane ke eme kapa ke tshpeahetse ho nna, nka be ke re ha ke a ka le kgotso ho nna. Haebane ke lekile ho etsa ntho e hodima yona ke “nahaneng” ka toro enna, boporofeta kapa pono, *ne ke tla qetalla ke entse tshenyo e kgolo.*

Hopola, “mabaka” a baka moferefere. Ha ke bolele hore ha rea tshwanela ho hopola ka ditaba, empa ho na le phapang ho thuhiseng ka ntho ka ho lekaneng ho bona haebane o fumana kutlwisiso kapa o leka ka thata ho lokisa hore o fumane o ferekane ka ho tletseng.

*Ha o utlwa o ferekane, ha ebe letshwoo la kgalemelo ho wena ka hore o e tshwara ntho ka tsela e fosahetseng.*

# 9



## MOFEREFERE O UTSWA LETHABO LA HAO

Karolong ena ya bofelo, a ke beye hore *moferefere ha o tswa ho Molimo*. Bakorinthe I 14:33 ere: “Molimo hase moqali wa moferefere.” Bakolose 3:16 ere dumella kgotso e be “molaodi” o etsang diqeto maphelong a rona. Kgotso, e be jwalo ka molaodi, o bolela tse ka hare le tse kantle.

Moferefere e fapane le kgotso. “Moferefere” ho hlalosa kopa kopano mooho, ditshela, tlhaka ntsuke, ho fapana di ntho kapa ho sa hlake. “Kgotso” e hlalosa kgotso, ho sa sokodisweng, ho kgotsofala ka hare, ho hlaka. Ha motho a sena kgotso, a ka sebe le lethabo. Jeso o itse ho Johanne 10:10 senokwane ha se tle haese ho utswa, ho bolaya le ho hlaba, empa Yena, Jeso, o tlike hore re “bane le ho thabala bophelo.”

Ke nkile qeto dilemo tse mbalwa tsefitileng hore ke tla ithabela Molimo Le ho thabela bophelo. Haebe Jeso o shwetse nna hore ke sebe le bophelo fela, empa le thabela bophelo, jwale ke tshwane hole leka ho bothabela.

Ho Johanne 15 re boleletse ka moo Jeso a rutileng ka ho dula bophelong, ele ho kena phomolong ya Molimo. Ho ditemaneng 1-10, o bua ka bophelo ba ho dula. Ho temaneng ya 11, O re:

**“Ke le boleletse ntho tseo, hore thabo ya Ka le bo ho yithabiso hobe le lena, hape lethabo le boitumelo ba lona bo tlale ka boitlalo ka phethahalo le ka ho phophoma.”**

E utlwahala jwaloka ha O batla rona re thabele bophelo. Moferefere o tla thibela hoo hore ho sa phethahale hoo.

Ka ho kwala, ke batla ho kgothatsa hore o etse qeto ho phela lethabong, e seng moferefere le ho sa tsetse. O tla hloka ho tlohela ho “fana kamabaka.” Nakong enngwe re fumana hlolo ya se moyeng re tlameha to tlohela se releng sa nama. Motho wa nama o “leka ho e ketsetsa dintho.” Motho wa Moya ke “ho tshepa Molimo hore a re tshenelele di karabo ka nako ya Hae.”

Ha oka tlohela “ho fana ka mabaka,” Kea dumela ka nnete ho re o tla kotula *kgotso* le *thabo*.

# THAPELO YA PHOLOSO



Modimo wa o rata, hape o batla ho ba le kamano ea botho le wena. Haeba ha o so amohele Jesu Kreste ho re e be mopholosi wa hao, o ka etsa joalo ho na joale. Bula pelo ya hao, o rapele thapelo ena...

“Ntate, ke a tseba ke o sitetswe . Ntshwarele. Nhlatswe. Ke tshepisa ho tshepa Jesu, mora wa hao. Ke dumela ho re o shwele bakeng sa ka, dibe tsa ka tsa wela ho ena ha a shwa sefapanong. Ke dumela ho re o tsohile lefung. Ke nehela bophelo ba ka ho Jesu hona joale.

Ntate, ke lebohela mpho ya hao ya tshwarelo le bophelo bo sa feleng. Ke kopa o nthuse ho o phelela. Ka lebitso la Jesu krete, amen.”

Hobane o rapetse ka boikemisetso le ho ithaopa ho tswa pelong, Modimo oo amohetse, oo hlatsitswe, hape ao lokolla setlamong sa lefu la moya. Nka nako ya ho bala le ho ithuta mangolo a latelang, o kope Modimo ao thuse ho tsamaya le yena tseleng e ntjha ya bophelo ba hao.

Johanne 3:16

1 Bakorinthe 15:3-4

Baefese 1:4

Baefese 2:8-9

1 Johanne 1:9

1 Johanne 4:14-15

1 Johanne 5:1

1 Johanne 5:12-13

Rapela o kope ao thuse ho fumana kerere e rutang bibe le hantle, ho re o tle o hole bokamanong ba hao le Krete. Modimo o dula a na le wena. O tla o tataisa letsatsi ka letsatsi, ao bontshe ho phela bophelo bo atileng ho yena.

# TSA MONGODI



JOYCE MEYER o rutila lentswe la Molimo ho tloha 1976 le ho kenella haholo boruting ho tloha 1980. Ke morekisi ya hlwahlwa ho tse o a di ngotseng, ho fetisa dibuka tse ahang tse 60, tse kenyelleditseng: *In Pursuit of Peace, How to hear from God, Knowing God Intimately, le Battlefield of the Mind.* O hlahisitse le dithuto ka di video. JOYCE o ithabisa ka matsatsi ohle ka Life Radio le Television mananeho a teng a hlahiswang lefatsheng ka kakaretso, o tsamaiswa haholo ke ho kopanya ditshebeletso. JOYCE le monna wa hae, DAVE, ke batswadi ba bana ba bane ba ntseng ba hola le lelapa la bona le St. Louis, Missouri.